

# MASAKENG FARMERS NEWSLETTER



Mo Kgatisong e:

**Go tlhabolola le go laola thuto ya thuo**  
**Go itse ka metlhala ya dibatana**  
**Lesaka la ditshupegetso la CCB**  
**Go itshekatsheka ga morui**  
**Go itshireletsa mo ditloug**

Moranang 2019

Kgatiso: 3

## Kamogelo

Ke tsaya sebaka se go lo amogela mo kgatisong e nngwe ya Masakeng Farmers Newsletter. Go a itumedisa go bo ke le modulasetilo wa komiti ya banana ba ba tlhaga ba Samane mo kgaolong ya Jwaneng - kgaolo ee botlhokwa mo tshireletsong ya sebatana sa Letotse. Di Network tsa rona tsa barui di mosola ka gore di re kopantse le go re fa sebaka sa go ithuta mo go bang ka rona, gore tlhabolola le go tlhatlosa matshelo a rona ka thuo. Kgolagano ya rona le ba Cheetah Conservation Botswana (CCB) etswa kgakala ebile re itumeletse thata go bo rene re kopane le bone le thuso e ba re e fileng go re isa pele ka dikgang tsa tshomarelo tikologo le go nna barui ba tlhwatlhwa. Mo gompienong ke motlotlo go tlhalosa gore ga re sa tlhole re bona dibatana ele kgwetlho mme re di bona ele sengwe se re ka ipelang ka sone mo kgaolong ya rona le mo go tsa bojanala. Re ruile mo go nonofileng re tshela mmogo le dibatana ka go dirisa methale ee farologaneng ya go thibela dibatana mo leruong. Bontsi jwa maloko a rona ba abetswe dintsa tse di tlhokomelang leruo ke ba CCB ele mongwe mothale oo berekang wa go fokotsa tatlhegelo ya leruo ka ntlha ya dibatana.

Ngwaga wa 2018 e nnile ngwaga o monamagadi mo go rona ka gore fa sebaka sa go gola mo thuong ya rona le go tsisa maduo a go bereka mmogo re le setlhopha. Re ipela thata ka go rotloetsa go tshela mmogo le dibatana ka kagiso mo mafelong a thuo. Le fa phetogo ya loapi e re ama fela thata re le barui, re nna ka tsholofelo ya gore fa re dira ka natla mo thuong ya rona, re ka bona maduo aa nametsang. Re tla tswelela re bereka mmogo go jesa lefatshe la rona gore ba ba tlang ba bone meamusu ee tshwanang le ya rona. PULA!

**Donald Simon**  
**Southern Livestock Farmers Network (SOLIFANE)**  
**Modulasetilo**

## Di Network

### Go Tlhabolola le go Laola Thuto ya Thuo

Maloko a SOLIFANE le Ghanzi Small Stock Farmers Network (GFN) ba ne ba nna le sebaka sa go tseenelela thutuntshoe rulagantswe ke ba lephata la Agricultural Business and Promotion la Kanye le Ghanzi ka kgwedi ya Phalane 2017 le ya Tlhakole 2018 ka go latelana. Thuto ya go dira mekwalo ya leruo e kgona go thusa barui go itse ka botlalo dipalo tsa leruo la bone, malwetse aa mo kgaolong, dikgobalo, dintsho le gore di bakiwa ke eng ga mmogo le tshenyu ya dibatana. Gantsi fa go sena mekwalo ya leruo ee tsepameng, matotse le dibatana tse dingwe di nna di bakelwa molato wago bolaya leruo go akarediwa le tse dingwe jaaka malwetse, dinoga le bogodu. Go rotloetsa barui go dira mekwalo ya leruo go ka kgona go lemotsha morui botlhokwa le boleng jwa teng mo thuong. Re eletsa go leboga ba lephata la Agricultural Business and Promotion ka gore ema nokeng ka thutuntshoe mme ebile re dumela fa e le tshimilogo ya go bereka mmogo go tlhabolola matshelo a barui mo dikgolong tse.



**Maloko a GFN ba le mo thutong ya go dira mekwalo ya leruo ka Tlhakole 2018**

## Di Network (tswelelo)

### SOLIFANE ele kwa Ditshupong tsa temo-thuo ko Ghanzi

Ditshupo tsa temo-thuo tsa Ghanzi di fa barui sebaka sa go kopana mme ba arologane maele a thuo ee lol-ameng le go supa leruo le ditirelo tsa bone. Maloko a SOLIFANE ba le lesome le bobedi ba ne ba etela ko ditshupong tse ka thuso ya ba CCB ka kgwedi ya Phukwi 2018. Ba ne gape ba nna le sebaka sa go etela morui ka bone yo eleng leloko la GFN ko morakeng wa gagwe wa leloko la GFN Rre. Geoffrey Moyo go bona jaaka a dira mo thuong ya gagwe. Rre Moyo o ne a tthalosa ka fa a ruileng sentle ka teng mo kgaolong ee nang le dibatana. O ne a gakolola a bo a rotloetsa maloko gore go botlhokwa gore morui a nne mo morakeng ka dinako tsotlhe gore a itlhokomelele leruo kana a dire gore a iponagatse kgapetsa kgapetsa fa a sa kgone go nna ko morakeng. Go dira jalo go ka tlahabolola thuo, ga oketsa maduo le go fokotsa tshenygo epe fela.

Modulasetilo wa SOLIFANE Rre Donald Simon o ne a akgela jaana, "Jaaka nako tsotlhe, ke nna ke itumelela go tla Ghanzi ka go nkgothatsa le go feta go tswelela ka thuo yame. Ditshupo tsa Ghanzi ke dingwe tsa tse di tona mo lefatsheng la rona ebile ga nke di ntshwabisa. Ke ithutile go le go ntsi mo go Rre Moyo ebile ke mo lebogela go re amogela mo morakeng wa gagwe. E ne ele loeto lo lo monate ruri – rea leboga".




Maloko a di network ba arologana maele a thuo ya bone

### Go Etelana le go Abelana Megopolo

Maloko a GFN ba na le ba CCB go tswa Ghanzi, ba ne ba etela maloko a SOLIFANE ko Jwaneng ka kgwedi ya Motsheganong e tihola malatsi ale masome a mabedi le botlhanano 2018. Moono wa loeto lo e ne ele go fa maloko sebaka sa go kopana le bangwe ka bone le barui ba bangwe mo kgalong go abelana maele a thuo. Maloko otlhe ba ne etela gape ditshupegetso tsa loruo tsa ba Southern District Beef Farmers Association ko Moleleme (mo motsaneng wa Samane). Mme Mothibi go tswa ko GFN o ne a bua jaana, " go abelana maele re ntse mmogo go ne go kgothatsa fela thata. Go ithuta mo go ba bangwe ba ba dirang sentle go botlhokwa fa ba ntse ba re bolelela ka fa ba dirang ka teng le gore ba kgona jang."

## Go itse ka Methala ya Dibatana

Go le gantsi, Matotse le dibatana tse dingwe jaaka bo phokoje di tlhakanela mafelo bogolo jang a thuo. Fa o tlhakanelitse lefatshe le dibatana, go a thusa gore o di farologanye bogolo jang methala ya tsone. Go botlhokwa go itse dibatana ka mefuta tse di mo lefelong la gago ka gore go ka thusa go tlhophisa methale eo ka e dirisang go di thibela le go sireletsa leruo la gago. Morui o tswanetse a gakologelwa gore ga go motlhofo go bona dinala mo methaleng ya dibatana tsa lotso lwa katse fa e se mo motlhaleng wa Letotse fela. Go itse thata ka methala ya dibatana, ikgolaganye le ba CCB ka ba na le dibukana tse di supang methala ya dibatana.



## Dikgang tsa Lesaka la Ditshupegetso la CCB

Lefelo la ditshupegetso la CCB mo kgaolong ya Ghanzi le dirisiwa go batlisisa le go lekeletsa methale e masha ya thuo. Lesaka le lena le dipodi di le masome a matlhanano le boraro, dinku di le tharo le dintsa tse di tlhokomelang leruo di le pedi. Ko lesakeng le, ba CCB ba setse ba rutuntshitse le go abela barui mo dikgaolong tsa Ghanzi, Kgalagadi le Ngamiland dintsa di le leggolo, le lesome le borataro (116). Ka kgwedi ya Motsheganong e tihola masome a mabedi le motso 2018, lefelo le, le ne la dirisiwa go tshwarela thuto-puisano ka thutuntsho le tlhokomelo ya dintsa tse di tlhokomelang leruo le gore di bereka jang. E ne ya nna sebaka sa gore barui ba abelane maele ka tse ba di itemogetseng mo mafelong a bone ka tiriso ya dintsa tse di tlhokomelang leruo. Barui ba ba abetsweng dintsa ke ba CCB ba ne ba fa bosupi le dikgakololo ka tlhokomela ya dintsa tse.

## Go Itshekatsheka ga Morui



### Ms. Seitiso Moreputla – SOLIFANE Vice Secretary

“Thuo yame e simologile ka ngwaga wa 2008 ka thuso le thotloetso ya lenaneo la ga goromente la Livestock Management Infrastructure Development (LIMID). Ke simolotse ka dipodi tse di namagadi di le lesome le borobabobedi le phoko ele nngwe. Ka ngwaga wa 2015-2016, ka rotloediwa ke ba Youth Development Fund (YDF) ka dipodi di le masome ale maratara le diphoko di le pedi mme thuo yame ya nna boipelo jwame. Ke bereka sentle le maphata aa okametseng thuo aa farologanyeng a ga goromente jaaka ba matlhoko a leruo leba tsadiso ya leruo mo kgaolong ya rona ya Samane. Ba re thusa ka di thutuntsho tsa kgwebo ya leruo, matlhoko a leruo le melemo ga mmogo le go batlela leruo la rona marekisetso. Ke netefatsa gore ke lekola maphata a ka dinako tsothe go itse ka tse di diragalang ka dikgang tsa leruo le go kopa thuso le dikgakololo fa go tlhokafala.

Ke tsenelela ditiro tsa di network ka ke le leloko la SOLIFANE jaaka ditshupo tsa temo-thuo tsa Ghanzi. Le tsa Southern District Beef Farmers Association. Ke tlhoma-misa gore tsenelela bokopano jo jwa batho ba ba farologanyeng, bo nthusitse mo methaleng yame ya tsadiso. Ke itumelela kgoaganano ya rona le ba CCB le go bo ke abetswe ntsa ee tlhokomelang leruo go tswa mo lenaoneong la bone la dintsa tse di tlhokomelang leruo. Morago ga go bereka le ba CCB, ga re sa tlhole re tshwenngwa ke dibatana mo kgaolong ya rona ebile re itemogetse mosola wa go tshela mmogo le dibatana. Go nna teng mo thuong yame ka nako tsothe go mpolokela nako le madi ebile ke kgona go rekisetsa barui ba bangwe le ba ba boneng dithuso ka mananeo a ga goromente a LIMID le YDF. Dikgwetlho tse ke di itemogetseng mo thuong ya dihutshane ke go tlhoka marekisetso le mafulo. Ke na le lorato mo thuong ya dihutshane mme ke eletsa go bona kgolo mo leruog lame gore ke kgone go thusa ba lelwapa lame.”



## Go Itshireletsa Mo Ditlounge

### Ditlou di gongwe le gongwe

Kgotlhang ya batho le ditlou e ntse ya gola ka gore jaanong dipalo tsa ditlou di golelela pele ebile ditlou di fitlhelwa mo mafelong a ntseng di sa fitlhelwe mo go one. Go bona ditshedi tse di kana ka ditlou kgapetsa kgapetsa fa motho a sa di tlwaela go ka nna ga tsisa ketsaetsego mo matshelong a batho. Tse di latelang ke ditselana dingwe tse batho ba ka di dirisang go itshireletsa mo mafelong aa nang le ditlou le gone go itsa go gotlhagotlhana le tsone (ditselana tse di tla ka ba Ecoexist).

- **Se tsamaye bosigo** mo mafelong aa nang le ditlou.
- **O seka wa atamela ditlou** thata ebile o seka wa leka go di tshosa. Ditlou gantsi di leka go nna kgakala le batho.
- Fa tlou e go tshosetsa ka go tsholetsa tlhogo (e ntshitse ditsebe ebile e tsoitse modumo, o seka wa sia). Dira modumo ka go opa diatla kana go letsa molodi.
- Fa o lemoga gore tlou e galefile (ka go diga tlhogo e isitse ditsebe kwa morago), sia mme o leke go palama sengwe se se telele jaaka setlhare se se tona kana seolo.

Gantsi ditlou ke diphologolo tse di molemo mme tlou nngwe le nngwe ena le ka fa e itsayang ka teng go tswa fela gore dikgwetlho tsa yone ke tse di ntseng jang. Fa ditlou di kile tsa kgokgontshiwa pele, di ka supa se ka go nna bogale le ha di sa dirwa sepe. Go botlhokwa go sutela ditlou fa di teng le go leka gore o seka wa di tsenya bogale.

### Go Sireletsa Mafelo a Temo - thuo mo Tshenyong ya Ditlou

Ditlou ka bontsi tse di bonwang mo dikgaolong tsa Ghanzi le Kgalagadi di fudugela ko mafelong aa farologanyeng go batla mafulo a matalana. Kgaolo ya Kgalagadi ka bo yone ga se lefelo le le siametseng go tshela ga ditlou ka jalo, ditlou ga se gantsi di ka thibeleda mo lefelong le le lengwe sebaka se se telele. Di ka baka tshenyo ya go tshwana le go kgaola ditererata tsa masimo le meraka fa di feta mme tshenyo e ga se gantsi e le ee feteletseng bogolo jang fa di tsamaya le ditlou tse ditonanyana (go le gantsi di ralala diterata tsa masaka a dikgomo fa tse di dusang tsone di tsamaya le le ditlowana tse di ka sekeng tsa ralala diterata tse). Ditlou tse dingwe di ka senya dikago tsa metsi bogolo jang fa go sena metswedi e mangwe ya metsi mo kgaolong. Go botlhokwa gore barui ba itse gore goromente o duelela tshenyo ya ditlou ka botlalo. Go na le ditsela tse di ka dirisiwang go sireletsa masimo le metswedi ya metsi fa tshenyo ya ditlou e nna selo modiro jaaka tiriso ya diterata tsa chefi le tsa dinotshi, melatswana le mabotana go sireletsa didiba le mathompo. Ikgolaganye le ba Ecoexist go itseela go le gantsi ka go Tshela mmogo le ditlou ko [www.ecoexist-project.org](http://www.ecoexist-project.org).



## SOLIFANE Contacts

Donald Simon (Chairperson)	7347 1478
Lethogonolo Setswalo (Vice Chairperson)	7165 5122
Phenyo Moakofhi (Secretary)	7358 9282
Seitiso Moreputla (Vice Secretary)	7383 5591
Boiteko Mokabati (Treasurer)	7349 9779
Gabaakanye Keakohile	7345 8558
Tshekiso Tsholohelo	7358 1739
Dipui Motswaiso	7580 9711

## GFN Contacts

Rachel Kelefitsetse (Chairperson)	7317 7432
Kabelo Modise (Vice Chairperson)	7303 4511
Setlhabane Boikothao (Secretary)	7165 8055
Vivian Mikgathanyane (Vice Secretary)	7394 5514
Kebalepile Bantshwanetse (Treasurer)	7627 9626
Ofaletse Thaushe	7370 1935
Moalpi Kwadipana	7371 2676
Nelson Molatole	7369 6785
Tjiramanga Mokgathanyane	7777 8512
Bakang Ramoswaane	7269 1516

## GOVERNMENT CONTACTS

Department and role	Location	Phone number
Department of Wildlife and National Parks (DWNP)	Mabutsane	588 9244
Department of Wildlife and National Parks (DWNP)	Kanye	544 1250
Department of Wildlife and National Parks (DWNP)	Ghanzi	659 6323
Police	Mabutsane	588 9333
Police	Kanye	544 0632
Police	Jwaneng	588 0334
Police	Ghanzi	659 6222
Department of Veterinary Services (DVS)	Jwaneng	588 0466
Department of Veterinary Services (DVS)	Ghanzi	659 6378

## BMC SLAUGHTER PRICES (P/KG) - 2018

Kgs	NON-EU MARKETS							EU MARKET					
	<180	180-199	200-219	220-239	240-259	260-269	270+	180-199	200-219	220-239	240-259	260-269	270+
Prime	17.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	30.60	32.10	32.20	33.00	33.00	33.00
Super	17.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	29.50	30.00	30.20	30.90	30.90	30.90
Grade 1	17.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	26.80	27.90	28.20	28.70	28.70	28.70
Grade 2	17.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	25.60	26.10	26.50	27.10	27.10	27.10
Grade 3	12.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	25.40	25.40	25.40	25.40	25.40	25.40
Grade 4	7.10	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	-	-	-	-	-	-
Canning	7.10	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	-	-	-	-	-	-

### Contributors:

Botswana Meat Commission  
Anna Songhurst - Ecoexist

### CCB Contacts:

Morulaganyi Kokole: +267 7211 9355/ 7294 1197  
Phale Seele : +267 7511 9485/ 7289 7874  
King Modise: +267 7440 4531/ 7348 6482

Ditiro tsa di Network di Rotloeditswe ke ba:

